

Liceo scientifico e liceo scientifico OSA
Scuola polo per la formazione ambito 08

Aversa, 28/10/2021

Alle studentesse/studenti
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Al D.s.g.a
Al sito web

Comunicazione n°41

OGGETTO: Avvio Sportello psicologico

Si comunica a tutte le studentesse, gli studenti, i genitori, i docenti ed il personale tutto che a partire da giovedì 4 novembre 2021 prenderà avvio lo Sportello d'ascolto psicologico.

A tal proposito, sarà possibile avere un colloquio con una psicologa prenotandosi nei giorni e negli orari indicati:

Esperti	Popolazione interessata	Disponibilità
Maria Claudia Cantile	ALUNNI	Martedì dalle 12:00 alle 14:00 Giovedì dalle 13:00 alle 16:00 Venerdì dalle 12:00 alle 13:00
Loreta Campaniello	ALUNNI	Martedì dalle 12:00 alle 14:00 e dalle 17:00 alle 19:00 Venerdì dalle 12:00 alle 13:00

I giorni e gli orari potranno variare a causa dei rientri pomeridiani e delle rotazioni delle classi. Gli incontri avverranno in modalità virtuale mediante la piattaforma ZOOM e in presenza sarà possibile prenotarsi seguendo le indicazioni seguenti:


INDICAZIONI PER GLI UTENTI

Per poter accedere al servizio gli utenti dovranno seguire la seguente procedura:

- 1) Accedere al sito ufficiale del liceo <https://www.liceofermiaversa.edu.it>
- 2) Cliccare sull'icona sportello d'ascolto



- 3) Selezionare lo sportello d'ascolto e lo psicologa:



Liceo scientifico e liceo scientifico OSA Scuola polo per la formazione ambito 08

1. Servizio 2. Orario 3. Dettagli 4. Fatto

Categoria: Sportello d'ascolto

Sarò disponibile il o dopo il: 2 Marzo 2021

Lun Mar Mer Gio Ven

Materia: Sportello d'ascolto Personale Scolastico

Operatore: Qualsiasi

Seleziona una materia
Sportello Matematica
Sportello Fisica
Sportello Latino
Sportello Inglese
Sportello Latino Orberg
Sportello d'ascolto Studenti
Sportello d'ascolto Genitori
Sportello d'ascolto Personale Scolastico

AVANTI

4) Selezionare la data dello sportello (almeno 2 giorni prima dell'appuntamento)

Mar, Mar 19 ○ 14:00	Mar, Mag 07 ○ 14:00	Mar, Giu 11 ○ 14:00	Mar, Lug 16 ○ 14:00	Mar, Ago 20 ○ 14:00
Mar, Apr 02 ○ 14:00	Mar, Mag 14 ○ 14:00	Mar, Giu 18 ○ 14:00	Mar, Lug 23 ○ 14:00	Mar, Ago 27 ○ 14:00
Mar, Apr 09 ○ 14:00	Mar, Mag 21 ○ 14:00	Mar, Giu 25 ○ 14:00	Mar, Lug 30 ○ 14:00	Mar, Set 03 ○ 14:00
Mar, Apr 16 ○ 14:00	Mar, Mag 28 ○ 14:00	Mar, Lug 02 ○ 14:00	Mar, Ago 06 ○ 14:00	Mar, Set 10 ○ 14:00
Mar, Apr 30 ○ 14:00	Mar, Giu 04 ○ 14:00	Mar, Lug 09 ○ 14:00	Mar, Ago 13 ○ 14:00	Mar, Set 17 ○ 14:00

INDIETRO

>

5) Indicare nome, telefono, indirizzo email

Nome:


Telefono:

Indirizzo eMail:

Confirm email:

Note:

INDIETRO **AVANTI**



Liceo scientifico e liceo scientifico OSA
Scuola polo per la formazione ambito 08

- 6) Alla fine della procedura riceverete una email per la corretta registrazione dell'appuntamento, ma per la conferma dell'appuntamento bisognerà **attendere una email da parte della psicologa selezionata.**

INDICAZIONI PER LE PSICOLOGHE

Le psicologhe accedendo alla propria casella di posta elettronica nome.cognome@liceofermiaversa.edu.it (tramite piattaforma Aruba mail) potranno controllare la presenza di eventuali prenotazioni e confermare la prenotazione tramite e-mail di risposta inviando il link di accesso al portale Zoom.

Tanto per i dovuti adempimenti.

Il Dirigente scolastico

Prof.^{ssa} Adriana Mincione

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993